

VIVA!

DÉMOCRATIE
ÉCOLOGIE
SOLIDARITÉ

PROGRAMME

POLÍTICA LINGÜÍSTICA PER LO NISSART-OCCITAN E LI AUTRI LENGAS PRESENTI A NISSA

Per li pichonas e lu pichoi

- Seguit de l'ensenhament dau nissart-occitan dins li escòlas publicui e privadi sota pacti (ensenhament en temps periescolar e propoasta d'intervencions pròche dei ensenhaires).
- Desvolopament de l'ensenhament bilingüa (bilingüisme a paritat orària e per immersion).
- Còntes, animacion musicala e teatrala.
- Equipament especific dei escòlas e mediatècas en nissart-occitan.
- Prospectús d'informacion sus de l'existéncia dau nissart-occitan.
- Sosten ai activitats nissardi escolari e periescolari emb formacion dau personal en nissart-occitan.
- Cors de nissart-occitan per lu parents.

POLITIQUE LINGUISTIQUE POUR LE NISSART-OCCITAN ET POUR LES AUTRES LANGUES PRÉSENTES À NISSA

Pour les enfants

- Suivi de l'enseignement du nissart-occitan dans les écoles publiques et privées sous contrat (enseignement en temps périscolaire et proposition d'interventions auprès des enseignants).
- Développement de l'enseignement bilingue (bilinguisme à parité horaire et par immersion).
- Contes, animation musicale et théâtrale.
- Équipement spécifique des écoles et médiathèques en nissart-occitan.
- Plaquettes d'information sur l'existence d'enseignement du nissart-occitan.
- Soutien aux activités niçoises scolaires et périscolaires avec formation en nissart-occitan du personnel.
- Cours de nissart-occitan pour les parents.

Per una preséncia publica dau nissart-occitan

- Crònica dins lo bolletin municipal.
- Preséncia dins lo respondèire telefonic de la comuna (música occitana ò messatge bilingüe).
- Preséncia dau nissart-occitan ai intradas e sortidas de la comuna e panèus direccionals.
- Noms de toti li carrieras bilingüi.
- Noms dei maions municipali bilingüi.
- Draias de caminadas sus dei coalas.
- Denominacions (carrieras, maions, manifestacions ...) faguent rampèu a la lenga e a la cultura locali.
- Papeiron a letra, cartas de vots, panèus municipals en nissart-occitan a quauqui escadenças (vots ...).
- Preséncia orala dau nissart-occitan dins lu transports en comun.
- Edicion de prospectús especifics.
- Trabalh sus de la memòria: preséncia dau nissart-occitan dins lu archius, inventari e valorizacion.
- Formacion de tot lo personal municipal au nissart-occitan.

Programacion culturala

- Renovèu dau Carnaval e autri fèstas tradicionali.
- Organization de cicles de conferéncias, lecturas, representacions teatrali, concèrts...
- Integracion de la dimension occitana lingüística e culturala dins lu bessonatges.

Pour une présence publique du nissart-occitan

- Chronique dans le bulletin municipal.
- Présence dans le répondeur téléphonique de la mairie (musique oc ou message bilingue).
- Présence du nissart-occitan aux entrées et sorties de la commune et panneaux directionnels.
- Noms de toutes les rues bilingues.
- Noms de bâtiments municipaux bilingues.
- Sentiers de randonnée sur les collines.
- Dénominations (rues, bâtiments, manifestations...) faisant appel à la langue et à la culture locales.
- Papier à lettre, cartes de vœux, panneaux municipaux en nissart-occitan à certaines occasions (vœux...).
- Présence orale du nissart-occitan dans les transports en commun.
- Édition de plaquettes spécifiques.
- Travail sur la mémoire : présence du nissart-occitan dans les archives, inventaire et valorisation.
- Formation de tout le personnel municipal au nissart-occitan.

Programmation culturelle

- Relance du Carnaval et autres fêtes traditionnelles.
- Organisation de cycles de conférences, lectures, représentations théâtrales, concerts...
- Intégration de la dimension occitane linguistique et culturelle dans les jumelages.

- Creation d'un festenau annual d'Occitània (espaci lingüistic), consacrat a la cultura occitana de Nissa e dei autri regions occitani, sota toti li sieus formas (música, cant, dança, teatre, coïna, collòquis sus de l'istòria, la literatura...).
- Sosten ai mèdias en nissart-occitan.
- Sosten ai cors adults de nissart-occitan.

Difusion dei autri lengas presenti a Nissa, lenga dei signes compresa

- Gestion d'aquestu enshaments da la Vila de Nissa dins l'encastre dau temps periescolar.
- Valorizar aquesti lengas coma de riquessas per d'intervenents qualificats e formats ai pedagogias activi.

***Mireille Damiano,**
tèsta de tièra ViVA!
Cristòu Daurore,
professor de nissart-occitan
Ciril Joanin,
animator dins una ràdio en
nissart-occitan
e d'autres sòcis de la tièra*

- Création d'un festival annuel de l'Occitanie (espace linguistique), consacré à la culture occitane de Nissa et des autres régions occitanes, sous toutes ses formes (musique, chant, danse, théâtre, cuisine, colloques sur l'histoire, la littérature...).
- Soutien aux médias en nissart-occitan.
- Soutien aux cors adultes de nissart-occitan.

Diffusion des autres langues présentes à Nissa, langue des signes comprise

- Gestion de ces enseignements par la Ville de Nissa dans le cadre du temps périscolaire.
- Valoriser ces langues comme des richesses par des intervenants qualifiés et formés aux pédagogies actives.

***Mireille Damiano,**
tête de liste ViVA!
Cristòu Daurore,
professeur de nissart-occitan
Ciril Joanin,
animateur dans une radio en
nissart-occitan
et d'autres membres de la liste*